

Saale-Beitung.

Vierzigster Jahrgang.

werden die Spaltenzeile oder deren Raum mit 20 Pfg. ...

Bezugspreis für Halle vierteljährlich 2,50 M., bei ...

Nr. 68.

Halle a. d. Saale, Sonnabend, den 10. Februar

1906.

Politische Wochenchau.

Am Reichstage dauerte die zweite Beratung des Etats des Reichsanwalts die ganze Woche hindurch. Staatssekretär Graf Volpertovich kündigte an, daß die Reform der drei Verordnungsorgane zum Herbst 1907 zu erwarten sei.

Am preussischen Abgeordnetenbau wurden die Etats der landwirtschaftlichen Verwaltung, des Ministeriums des Innern usw. bis in die Mitte des Monats eingeleitet.

In Berlin begann die große landwirtschaftliche Woche mit den Beratungen des Preussischen Landesökonomiekollegiums, denen sich die Tagung des Deutschen Landwirtschaftsarbeitsausschusses anschloß.

Die Wahlrechtsreform in Bayern gelangte nach einstimmiger Annahme in der bayerischen Reichstagskammer auch in der bayerischen Reichstagskammer zu einstimmiger Annahme.

Wand malen, wenn die Regierung eine ähnliche Vorlage dort einbringen sollte. Es ist eben manches ganz anders im Norden wie im Süden.

Die Marokkofonferenz in Algéciras ist an dem entscheidenden Punkte angelangt. Frankreich frant nun wieder „alle Kamellen“ aus und möchte die Zulieferung Marokkos erreichen.

Ein deutsch-amerikanischer Zwischenfall wurde durch den Besuch des deutschen Eulfschiffes „Großherzogin Elisabeth“ in Galveston herbeigeführt.

In Oesterreich haben sich die deutschen Abgeordneten zu einer scharfen Abwehr der Gaultschins Wahlreform, die eine Beinträchtigung des deutschen Elements zu bringen geeignet ist, vereinigt.

In Italien trat an die Stelle des von der Kammer abgelehnten zweiten Kabinetts Foriss das Ministerium Comino, der bekanntlich nach dem Zusammenbruch der Crispinis Partei die Führung des rechten Flügels dieser Partei, des log. Zentrums, übernommen und die Opposition gegen Zanardis und Gualtieri um sich geschart hat.

In England nahm die Diskussion über die Neuorganisation der unionistischen Partei das Hauptinteresse in Anspruch. Chamberlain weigert sich, die Führerschaft zu übernehmen.

In Portugal und Spanien herrschten die kritischen Regierungszustände noch immer fort. Des Königs Alfons Verlobung wird nun alsbald amtlich bekannt gegeben werden. Die Hochzeit soll am 2. Juni stattfinden.

Die Bewegung des Warenboikotts gegen die amerikanische Einfuhr ist in China neu im Entstehen. Die Vereinigten Staaten planen neue FlottenDemonstrationen gegen China und machen auf den Philippinen mobil.

Deutsches Reich.

Der Gef. Staatsrat a. D. Säger in Weimar ist gestorben.

England, Frankreich und Deutschland.

Stadtvorordnetenvorsteher Dr. Langehaus in Berlin hat gestern folgendes Telegramm an Paris erhalten: „Die in Paris bereiteten Stadtvorordneten von London unter der Leitung des Herren von ...“

Stadtvorordnetenvorsteher Dr. Langehaus hat das in deutscher Sprache abgefaßte Telegramm sofort französisch beantwortet: „Dr. Bousse, Président du conseil de Paris, Hôtel de ville, ...“

Parlamentarisches.

Die Steuerkommission des Reichstages beriet gestern den Einkommensteuerentwurf wegen Veränderung des Reichssteuergebiets. Dr. Koserow lagten mehrere Anträge des Zentrums vor, die eine Verringerung der Steuerpflicht für Acker, Forst, Renten und Schulverpflichtungen vorschlugen.

In der gestrigen Sitzung der Budgetkommission des Reichstages wurde die Beratung über den Etat für Deutsch-Ostafrika fortgesetzt. Nach längerer Debatte beschloß die Kommission unter Ablehnung der Reklamationsvorlage, daß der Betrag für den Bau des Kanals ...

Die Darmstädter Hochschullehrer wollen gegen die Vorarbeiten der hiesigen Hochschullehrer Disziplinärmaßnahmen ergreifen.

Die „Staatsbürgerzeitung“ wird am 1. April nicht eingegeben, sondern in anderen Besitz übergeben.

Die „Staatsbürgerzeitung“ wird am 1. April nicht eingegeben, sondern in anderen Besitz übergeben.

Die „Staatsbürgerzeitung“ wird am 1. April nicht eingegeben, sondern in anderen Besitz übergeben.

Die „Staatsbürgerzeitung“ wird am 1. April nicht eingegeben, sondern in anderen Besitz übergeben.

Die „Staatsbürgerzeitung“ wird am 1. April nicht eingegeben, sondern in anderen Besitz übergeben.

Die „Staatsbürgerzeitung“ wird am 1. April nicht eingegeben, sondern in anderen Besitz übergeben.

Die „Staatsbürgerzeitung“ wird am 1. April nicht eingegeben, sondern in anderen Besitz übergeben.



1. Ziehung 2. Klasse 214. Königl. Preuss. Lotterie.

Nur die Gewinne über 50 Mark sind den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt.

Table of lottery numbers for the 2nd class of the Prussian lottery, listing numbers and their corresponding prizes.

Table of lottery numbers for the 2nd class of the Prussian lottery, continuing the list of numbers and prizes.

Handwritten text containing various notices, advertisements, and public information, including mentions of 'Handel, Gewerbe und Verkehr'.

1. Ziehung 2. Klasse 214. Königl. Preuss. Lotterie.

Nur die Gewinne über 50 Mark sind den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt.

Table of lottery numbers for the 2nd class of the Prussian lottery, listing numbers and their corresponding prizes.

Table of lottery numbers for the 2nd class of the Prussian lottery, continuing the list of numbers and prizes.

Handwritten text containing various notices, advertisements, and public information, including mentions of 'Handel, Gewerbe und Verkehr'.

Provinziallotterien.

XVII. Entzug des Provinzial-Landtages.

Text regarding the withdrawal of the provincial assembly, mentioning names like 'Herr Graf v. Barten' and 'Herr v. Wierzbura'.

Text regarding provincial lotteries and administrative matters, mentioning 'Provinzial-Landtage' and 'Landesbibliothek'.

Text regarding trade, industry, and transport, mentioning 'Handel, Gewerbe und Verkehr' and 'Kriegsministerium'.

* Antwerpen, 9. Febr. Weizen stetig, Mais matt, Hafer stetig, Gerste stetig.
 * New York, 9. Febr. [Telegr.] Roter Winterweizen loco 82 1/2 (vorige Notierung 82 1/2), Febr. (—), Mai 80 1/2 (80 1/4), Juli 80 1/2 (80 1/2), Sept. 77 1/2 (77 1/2), Getreidefracht 2 1/2.
 * Chicago, 9. Febr. [Telegr.] Weizen Mai 85 1/2 (84 1/2), Juli 84 1/2 (83 1/2), Mais Mai 44 (44).

Kartoffelmehl und Stärke.

* Berlin, 9. Febr. Kartoffelmehl und Stärke 18 7/8. Feuchte Stärke 9,60.
 * Magdeburg, 9. Febr. Kartoffelmehl und -Mehl 18,50—18,75.

Chemische Produkte.

London, 8. Febr. Chilisalp. ord. 11 sh. 0 d., raff. 11 sh. 8 d.
Kaffee.
 * Hamburg, 9. Febr. [Schluß] Kaffee good average Santos per 38,50 Gd., Mai 39,00 Gd., Sept. 39,75 Gd., Dez. 40,25 Gd., stetig.
 * Hamburg, 9. Febr. Kaffee rubig. Umsatz 2000 Sack.
 * Amsterdam, 9. Febr. Java-Kaffee good ordinary 31,00.
 * Havre, 9. Febr. [Schlußbericht] Kaffee good average Santos März 48,00, Mai 48,25, Sept. 49,00, Dez. 49,50, stetig.

Zucker.

Magdeburg, 9. Febr. An der heutigen Abendbörse trat eine Besserung auf London ein. Die Kurse gewannen 10 Pfg.
 * Hamburg, 9. Febr. nachm. 6 Uhr. Rübenzucker 1. Prod. Basis 88% Rohzucker neue Remise, frei an Bord Hamburg, per Febr. 16,00, März 16,20, Mai 16,50, Aug. 16,80, Okt. 17,10, Dez. 17,30, stetig.

Spiritus.

* Nordhausen, 9. Febr. Brauntwein loco 45% Vol. für 100 kg ohne Fass ab Remise 67,75, Febr. 67,50, April 68,00, Juli 68,50, 40% Vol. loco 52,25—60,25, Febr. 52,00—61 M.
 * Hamburg, 9. Febr. Spiritus rubig. Febr. 18,50 G., Febr. März 17,75 G., März-April 17,50 G.
 * Paris, 9. Febr. Spiritus rubig. Febr. 50,75, März 50,75, Mai-Aug. 50,75, Sept.-Dez. 50,00.

Petroleum.

* Hamburg, 9. Febr. Petroleum lustlos. Stand. white loco 7,10.
 * Antwerpen, 9. Febr. [Schluß] Raffiniertes, Typ. weiß loco 19,80 bzhl., Febr. 19,50 B., März 19,75 B., April-Mai 20,00, Rubig loco

* New York, 9. Febr. [Telegr.] Petroleum Standard white in New York 7,60, in Philadelphia 7,65, Refining Cases 10,30, Credit Balances at Oil City 1,82.

Ölarten. Öle. Fettsäuren.

* Bremen, 9. Febr. Schmalz höher. Loko, Tubs u. Firkins 41 1/2, in Kappeln 41 1/2, Speck stetig.
 * Hamburg, 9. Febr. Rübbil rübel, verzollt 53,00.
 * Köln, 9. Febr. Rübbil loco 55,50, Mai 55,50.
 * Antwerpen, 9. Febr. Schmalz per Febr. 95 1/4.
 * Paris, 9. Febr. [Schlußbericht] Rübbil stetig. Febr. 60,00, März 60,25, März-April 60,25, Mai-Aug. 60,50.
 * New York, 9. Febr. [Telegr.] Schmalz, Westernsteam 8,10, Rohe and Brothers 8,15.
 * Chicago, 9. Febr. [Telegr.] Schmalz, Febr. 7,65, Mai 7,80.

Wolle. Baumwolle.

* Bremen, 9. Febr. Baumwolle rubig. Upl. middl. loco 66 1/2.
 * Liverpool, 9. Febr. [Schluß] Baumwolle. Umsatz 10000 lb., davon für Spekulation und Export 1000 lb. Tendenz: stetig.
 * Antwerpen, 9. Febr. [Schlußbericht] Baumwolle. Febr. 5,72, März-April 5,74, April-Mai 5,77, Mai-Juni 5,80, Juni-Juli 5,82, Juli-Aug. 5,84, Aug.-Sept. 5,86, Sept.-Okt. 5,82, Okt.-Nov. 5,77.
 * Liverpool, 9. Febr. (Wochenbericht).
 Offizielle Notierungen:
 American good ordin. 5,68 Peru moedergood fair. 7,45
 " low middling 5,71 " " good. 5,35
 " midling 5,87 " " smoth fair. 6,30
 " good middling 6,03 " " good fair. 6,40
 " fully good middl. 6,13 M.G. Broach good. 5,95
 " middling fair. 6,37 " " fine. 5,55
 Pernam fair. 6,05 " " fine good. 5,74
 " good fair. 6,05 " " fine. 5,55
 Ceara fair. 6,10 " " fine. 5,55
 " good fair. 6,32 " " fully good. 5,71
 Egyptian brown fair. 6,75 " " fully good. 5,71
 " " good fair 8 1/4 " " fully good. 5,71
 " " good. 9 1/4 " " fully good. 5,71
 Peru rough good fair. 8,40 " " fine. 5,55
 " " fine. 8,70 " " fine. 5,55
 " moder rough fair. 6,45 Madras Timnevy good. 5,75
 Manchester, 9. Febr. 12r Water Taylor—20r Leigh 8 1/2, 30r Water courante Qualität 9 1/2.

30r Mook courante Qualität — 40r Mute Mayall 9 1/2, 40r Medie Wilton loco 32r Warrpoco 15 1/2, 30r Warrpoco Rowland — 30r Warrpoco Wellington 10 1/2, 40r Double Weston 11, 60r Double cour. Qualität 14 1/2, 22r 116 yards 6x16 grey printers aus 32r/40r 22r.

Metalle.

* Hamburg, 9. Febr. Silber 90,10 Br., 89,60 G.
 * London, 9. Febr. Silber 30 1/4.
 * Amsterdam, 9. Febr. Hankzinn 100 1/4.
 * London, 9. Febr. [Schluß] Bechtung nach Exploration 0,78, Cape Copper 5,12, Consolidated Goldfields of Afrika 5,28, De Beers 18,75, Durban Rodeoport 3,62, New Jagersfontein 3,31, Transvaal Mining and Gold Estates 1,43, Chartered 1,78, East Rand 5,90, Randfontein 6,84, Shebas 7,6.
 * Glasgow, 9. Febr. [Vormittag] Rubisen. Mixed numbers warrants 51 sh. 6 1/2 d.
 * Glasgow, 9. Febr. [Schluß] Rubisen. Mixed numbers warrants —, Middlesborough 61 sh. — d.

Wassersände, u. bedentet über — unter Null.

Saale und Unstrut.	Febr.	1906	9. Febr.	1906	Febr.	1905	Febr.	1904
Artern, Brückenpegel	8	+0,84	9	+0,84	—	—	—	—
Weienfels-Oberegel	—	+2,52	—	+2,52	—	—	—	—
do. Unteregel	—	+0,70	—	+0,70	—	—	—	—
Trotha	9	+2,10	10	+2,10	—	—	—	—
Alsbach-Oberegel	8	+2,63	9	+2,63	—	—	—	—
do. Unteregel	—	+2,04	—	+2,04	—	—	—	—
Hernburg	—	+1,68	—	+1,68	—	—	—	—
Magburg	—	+1,50	—	+1,50	—	—	—	—
do. Unteregel	—	+1,42	—	+1,42	—	—	—	—

Der Wasserstand von Trotha befindet sich im Abendstand.

Metalle. Iner. Bgrs. Mts.

Febr.	1906	9. Febr.	1906	Febr.	1905	Febr.	1904
Budweis	8	+0,08	—	—	—	—	—
Prag	—	+0,06	—	—	—	—	—
Junghunzlau	—	+0,04	—	—	—	—	—
Laun	—	+0,05	—	—	—	—	—
Brandeis	—	+0,01	—	—	—	—	—
Melnik	—	+0,24	—	—	—	—	—
Leitmeritz	—	+0,18	—	—	—	—	—
Andlitz	—	+0,07	—	—	—	—	—
Dresden	—	+1,26	—	—	—	—	—

Ausg. Von den oberen Plätzen werden 13 cm Fall gemeldet.

Berliner Börse,

9. Februar.
 (Ergänzung zu den telephon. Meldungen im gest. Abendblatt.)

Bank-Diskont.

Berlin Wechsel 5, Lombard 6.
 Amsterdam do. 5, Paris do. 5, London do. 5, New York do. 5, Antwerpen do. 5, Brüssel do. 5, Frankfurt do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5, Hannover do. 5, Osnabrück do. 5, Münster do. 5, Bielefeld do. 5, Hamm do. 5, Dortmund do. 5, Essen do. 5, Düsseldorf do. 5, Köln-Mind. do. 5, Bonn do. 5, Aachen do. 5, Trier do. 5, Metz do. 5, Straßburg do. 5, Nancy do. 5, Luxemburg do. 5, Brüssel do. 5, Antwerpen do. 5, London do. 5, New York do. 5, Paris do. 5, Amsterdam do. 5, Hamburg do. 5, Köln do. 5, Leipzig do. 5, Magdeburg do. 5, Dresden do. 5, Chemnitz do. 5, Braunschweig do. 5